

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2012. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O OBJAVLJIVANJU PROTOKOLA O ELEKTRONSKOJ RAZMJENI**  
**CARINSKIH PODATAKA IZMEĐU UPRAVE CARINA CRNE GORE**  
**I UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE**

**Član 1**

Objavljuje se Protokol o elektronskoj razmjeni carinskih podataka između Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Republike Srbije, koji je zaključen razmjenom primjeraka Protokola diplomatskim putem, 2. marta 2012. godine u Beogradu i 5. marta 2012. godine u Podgorici, u originalu na crnogorskom i srpskom jeziku.

**Član 2**

Tekst Protokola iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**PROTOKOL**  
**o elektronskoj razmjeni carinskih podataka**  
**između**  
**Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Republike Srbije**

Uprava carina Crne Gore i Uprava carina Republike Srbije (u daljem tekstu: strane) na osnovu Aneksa 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, koji je potpisan 19. decembra 2006. godine i stupio na snagu 26. jula 2007. godine u Crnoj Gori, odnosno 24. oktobra 2007. godine u Republici Srbiji, i

imajući u vidu Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima koji je stupio na snagu 1. septembra 2011. godine,

s obzirom na obaveze koje su strane preuzele prema Međunarodnoj konvenciji o usklađivanju graničnih kontrola robe, zaključenoj u Ženevi 21. oktobra 1982. godine, kao i drugim međunarodnim konvencijama i instrumentima koji se bave zaštitom od carinskih prevara i trgovinskim olakšicama, a

uvažavajući carinske smjernice i preporuke Savjeta za carinsku saradnju (Svjetska carinska organizacija), a

prepoznajući potrebu za pojednostavljivanjem i usklađivanjem carinskih postupaka i u cilju zaštite ekonomskih i finansijskih interesa obje države,

su se saglasile o sledećem:

## **Član 1**

### **Predmet Protokola i djelokrug njegove primjene**

Uprava carina Crne Gore i Uprava carina Republike Srbije odlučne u borbi protiv carinskih prevara i preduzimanju mjera radi olakšanja saobraćaja na graničnim prelazima, saglasile su se da primjenom ovog protokola razmjenjuju carinske podatke elektronskim putem.

Predmet Protokola je elektronska razmjena podataka o punim i praznim teretnim motornim vozilima, kao i o robi deklarisanom ATA karnetom, koja prelaze preko graničnih prelaza državnu granicu Crne Gore i Republike Srbije.

U primjeni Protokola aktivnosti koje strane preduzimaju u skladu su sa nacionalnim zakonima, propisima i ostalim pravnim instrumentima (analiza, upotreba, čuvanje i zaštita razmijenjenih podataka).

Odredbe ovog protokola ne utiču na obaveze koje strane imaju prema bilo kom drugom međunarodnom sporazumu, ugovoru ili konvenciji.

## **Član 2**

### **Odgovornost za vjerodostojnost podataka**

Strane ne preuzimaju odgovornost za vjerodostojnost podataka navedenih u prevoznim dokumentima ili dobijenih putem elektronske razmjene, posebno u pogledu podataka koji se odnose na stvarno prisustvo robe u vozilu. U slučaju da se pojavi nedeklarisana roba strane će postupiti u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

### **Član 3**

#### **Set podataka koji se razmjenjuje**

Carinski organ zemlje izlaza će elektronskim putem dostaviti carinskom organu zemlje ulaska sljedeće podatke iz nacionalnih tranzitnih i izvoznih deklaracija, kao i podatke o izvozu robe po pojednostavljenom postupku.

- referentni broj jedinstvene carinske isprave ili njenog ekvivalenta (ukoliko se koristi druga vrsta tranzitnog/izvoznog dokumenta),
- vrstu isprave
- datum, vrijeme i mjesto podnošenja isprave,
- ukupan broj koleta (pakovanja),
- podatak o kontejneru (ako se roba tako prevozi),
- podatke o pošiljaocu (puno ime i adresa pojedinca ili kompanije pošiljaoca),
- nacionalnost prevoznog sredstva,
- registarski broj/brojevi prevoznog sredstva (vučno vozilo i prikolica),
- šifra vrste saobraćaja,
- ukupan iznos koji se fakturiše (ako je dostupan),
- šifru valute u priloženoj fakturi,
- trgovački naziv robe,
- bruto masu.

Carinski organ zemlje izlaza će elektronskim putem dostaviti carinskom organu zemlje ulaska sledeće podatke sa TIR karneta:

- referentni broj,
- serijski broj,
- datum, vrijeme i mjesto podnošenja,
- podatke o nosiocu,
- zemlja izdavanja,
- zemlja otpreme,
- zemlja odredišta,
- registarski broj (brojevi) prevoznog sredstva (vučno vozilo i prikolica),
- bruto masu robe,
- ukupan broj koleta (pakovanja).

Elektronskim putem razmjenjuju se i carinski podaci o istupu praznih teretnih prevoznih sredstava, i to:

- datum i vrijeme istupanja vozila iz zemlje,
- registarski broj (brojevi) prevoznog sredstva (vučno vozilo i prikolica),
- nacionalnost prevoznog sredstva,
- vrsta prevoznog sredstva – šifra, i
- bruto masa prevoznog sredstva.

Razmjena podataka sa ATA karneta:

- referentni broj,
- serijski broj,
- tip karneta,
- datum, vrijeme i mjesto evidentiranja,
- podaci o nosiocu,
- zemlja izdavanja,
- registarski broj prevoznog sredstva/prikolice
- nacionalnost prevoznog sredstva,
- ukupan iznos sa fakture i šifra valute,
- bruto masa robe,
- ukupan broj koleta (pakovanja).

Bez obzira na minimalni dogovoreni set podataka, ukoliko se strane dogovore i tehničke mogućnosti to dozvoljavaju, može se razmijeniti širi set podataka.

#### **Član 4**

##### **Elektronska razmjena carinskih podataka sistemom SEED**

Carinski organi će elektronskim putem razmjenjivati podatke o punim i praznim teretnim motornim vozilima.

Strane će razmjenjivati podatke putem sigurne internet veze primenjujući SEED (Sistemska elektronska razmjena podataka) sistem.

#### **Član 5**

##### **Elektronska razmjena informacija prije prispjeća pošiljke**

Razmjena podataka prije prispjeća pošiljke znači da će carinski organ zemlje polaska drugom carinskom organu elektronskim putem dostaviti podatke iz

carinskih isprava ili karneta iz člana 3 ovog protokola po otpočinjanju carinske procedure.

## **Član 6**

### **Uparivanje podataka**

U cilju omogućavanja istovjetnog deklarisanja robe nakon napuštanja jedne države i ulaska u drugu državu, strane preuzimaju obavezu da elektronski razmijene carinske podatke.

Uparivanje podataka podrazumijeva sljedeće funkcionalnosti:

1. Automatsko uparivanje podataka na osnovu jedinstvenog referentnog broja.

Carinski organ zemlje izlaza za svaki carinski dokument generiše jedinstveni referentni broj koji se u štampanoj formi ili na drugi način dostavlja carinskom organu zemlje ulaska.

Podaci koji se upoređuju su:

- a) registarski broj prevoznog sredstva,
- b) bruto masa,
- v) ukupna fakturna vrijednost (za puna prevozna sredstva) i drugi podaci o kojima se strane naknadno dogovore.

2. Nakon što roba bude deklarisana u državi ulaza, carinski organ te države vraća elektronsku poruku koja sadrži potvrdu o ulazu robe i informaciju o tome da je roba prijavljena na ulazu u zemlju.

## **Član 7**

### **Mješovita radna grupa**

Mješovita radna grupa će biti sastavljena od predstavnika strana koji će se sastajati najmanje jedanput godišnje ili češće (ako je to potrebno).

Mješovita radna grupa će:

- a) biti nadležna za pravilno sprovođenje Protokola;
- b) preispitati sva pitanja koja se jave usled primjene Protokola;
- v) preporučiti mjere za unapređenje (izmjene i dopune) Protokola.

Članovi Mješovite radne grupe će biti odgovorni za rješavanje problema i međusobno će komunicirati čim se jedna od strana suoči sa nekim problemom ili se javi potreba da se primjena Protokola dodatno usaglasi.

Strane će se međusobno, pisanim putem obavijestiti o članovima Mješovite radne grupe i njihovim kontaktima, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog protokola.

### **Član 8 Dodatne mjere**

Strane mogu da preduzmu dodatne organizacione i tehničke mjere neophodne za primjenu ovog protokola, imajući u vidu specifičnost infrastrukture svakog graničnog prelaza.

### **Član 9 Troškovi**

Strane se odriču svih potraživanja za naknadu troškova nastalih uslijed sprovođenja ovog protokola.

Ukoliko sprovođenje određenog zahtjeva bude iziskivalo značajnije ili vanredne troškove, strane će se konsultovati kako bi odredile uslove i okolnosti pod kojima će zahtjev biti realizovan, kao i način na koji će se troškovi snositi.

### **Član 10 Primjena Protokola**

Postupak će u fazi testiranja prvo biti uveden na graničnom prelazu Dobrakovo – Gostun.

Nakon jednomjesečne primjene ovog protokola i otklanjanja eventualnih nedostataka na ovom graničnom prelazu, Protokol će se primjeniti i na ostalim graničnim prelazima.

## **Član 11**

### **Stupanje na snagu i završne odredbe**

Protokol stupa na snagu 30 dana od dana prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojim se strane međusobno obavještavaju o ispunjenju unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za stupanje Protokola na snagu.

Ovaj protokol se može mijenjati i dopunjavati na osnovu uzajamne saglasnosti obje strane. Izmjene i dopune moraju biti u pisanoj formi. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurom navedenom u stavu 1 ovog člana.

Svaka zainteresovana strana može u svakom trenutku raskinuti ovaj protokol uz prethodno pisano obavještenje.

Protokol prestaje da važi po isteku tri mjeseca od dana prijema takvog obavještenja. Postupci koji budu u toku, u trenutku raskida Protokola, će ipak biti završeni u skladu sa odredbama ovog protokola.

Potpisan u originalu na crnogorskom i srpskom jeziku, s tim što oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Upravu carina Crne Gore  
D I R E K T O R  
Vladan Joković, s.r.

Za Upravu carina Republike Srbije  
D I R E K T O R  
Predrag Petronijević, s.r.

## **Član 3**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: \_\_\_\_\_  
Podgorica, \_\_\_\_\_ godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Igor Lukšić**